

t7_tex_3

(TMLebcieDfGvEoTiaePpD3wriSmvDkcrj2t)

October 27, 2020

Let $v7_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tex_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))) \Rightarrow (\exists X2.((\neg v2_struct_0 X2) \wedge ((v1_pre_topc X2) \wedge (m1_pre_topc \\ & X2 X0)))) \wedge (X1 = u1_struct_0 X2))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow \\ & ((v1_tex_2 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))) \Rightarrow ((X2 = u1_struct_0 X1) \Rightarrow (v1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow ((\neg v7_struct_0 X0) \Rightarrow (\neg v2_struct_0 X0)) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (\exists X2. \\ & ((\neg v2_struct_0 X2) \wedge ((v1_pre_topc X2) \wedge ((v1_tex_2 X2 X0) \wedge (m1_pre_topc \\ & X2 X0)))) \wedge (X1 = u1_struct_0 X2))) \end{aligned}$$